

Comment changer de mot de  
passe dans [justhost.com](https://justhost.com)?

# Se connecter a plate forme

- Se rendre sur le site [site justhost.com](https://justhost.com)
- Entrer son identifiant et son mot de passe pour accéder au tableau de bord

# Changer son mot de passe

1. Cliquer ici

horde Groupware 5.2.22

Courrier ▾ Agenda ▾ Carnet d'adresses ▾ Tâches ▾ Notes ▾ Autres ▾ cPanel Webmail Home ⚙

14/12/2020 Boîte de réception (201 messages)

+ Nouveau Message

Rafraîchir

Autre ▾	Filter ▾
Date ▾	Taille
03/08/2018	58 Ko
04/08/2018	93 Ko
06/08/2018	48 Ko
06/08/2018	46 Ko
06/08/2018	4 Ko
08/08/2018	68 Ko
08/08/2018	43 Ko
10/08/2018	85 Ko
10/08/2018	80 Ko
10/08/2018	27 Ko
13/08/2018	111 Ko
14/08/2018	73 Ko
19/08/2018	97 Ko

ⓘ Pas de messages sélectionné.

# Changer son mot de passe

2. Cliquer ici

The screenshot shows the Horde webmail interface. At the top, there's a navigation bar with the Horde logo and a user profile. Below the logo, there's a section for changing the webmail client with options for horde, roundcube, and SquirrelMail. The 'Manage Your Inbox' section includes Autoresponders, Email Filters, and Forwarders. The 'Edit Your Settings' section is highlighted with a red box, and the 'Password & Security' option is also highlighted with a red box. A red arrow points from the text '2. Cliquer ici' to the 'Password & Security' option. Other options in the 'Edit Your Settings' section include 'Configure Calendar and Contacts Client' and 'Account Preferences'. The 'Fight Spam' section is partially visible at the bottom.

Webmail

Apple® (iPhone®, iPad®)

20.04 MB lesly-philippe.nguembhyt@orixaslinks.com LOGOUT

Enter an email address that you can access from your device:

Example: user@example.com

Select the configurations that you would like to set up:

- Email
- Calendar
- Contacts

Send

Automatically configure my device

Change your webmail client

horde roundcube SquirrelMail

Manage Your Inbox

**Autoresponders**  
Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.

**Email Filters**  
Create and manage email filters for your main email account.

**Forwarders**  
Automatically send a copy of any incoming email from this email address to another.

Edit Your Settings

**Configure Calendar and Contacts Client**  
Set up your calendar and contacts.

**Password & Security**  
Update your webmail password.

**Contact Information**  
Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.

**Account Preferences**  
Change your Webmail account settings.

Fight Spam

# Changer son mot de passe

3. Entrer le nouveau mot de passe

4. Confirmer le mot de passe

5. Cliquer ici si et seulement si vous voulez un mot de passe sécurisé et automatique

6. Cliquer ici pour sauvegarder

The screenshot shows a web browser window with the URL `webmail-e54.ehosts.com/cpsess2041202060/webmail/justhost/mail/change_password.html`. The page title is "Webmail" and the main heading is "Password & Security". Below the heading, it says "Enter a new password for this account." There are two input fields: "New Password" and "Confirm New Password". Below these is a "Password Strength" indicator showing "Very Weak (0/100)". To the right of the strength indicator is a "Password Generator" button. At the bottom left is a "Save" button. The cPanel logo and version "86.0.32" are visible at the bottom.

Annotations on the screenshot:

- Callout 3 points to the "New Password" input field.
- Callout 4 points to the "Confirm New Password" input field.
- Callout 5 points to the "Password Generator" button.
- Callout 6 points to the "Save" button.

**FIN**